



**ODBOJKAŠKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE**  
**VOLLEYBALL FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA**  
*Affiliated in FIVB*





## **PROTOKOL ZA ODIGRAVANJE UTAKMICA**

Sarajevo, jul 2021. godine

**Službena lica moraju da primjenjuju ovaj protokol prije, za vrijeme i poslije utakmice.**

<b>PRIJE POČETKA UTAKMICE</b>			
<b>Vrijeme</b>	<b>Opis</b>	<b>Aktivnosti sudija</b>	<b>Aktivnosti ekipa</b>
60,00 minuta prije početka utakmice	Sastavi ekipa		<p>Treneri (ili kapiten) predaju delegatu-kontroloru sastav kluba i takmičarske licence za upisane odbojkaše-ice, trenere, ljekare i fizioterapeute. Nakon provjere delegat-kontrolor ovjerava i daje sastav kluba zapisničaru da upiše u Zapisnik.</p> <p>Klubovi se zagrijavaju bez lopti izvan prostora za igru. Klubovi, ukoliko žele i uz dozvolu delegata-kontrolora (ili prvog sudije), koriste prostor za igru za zagrijavanje sa ili bez lopti.</p>
16,00 minuta prije početka utakmice *		Prvi i drugi sudija provjeravaju visinu i zategnutost mreže, poziciju bočnih antena i bočnih traka.	<p>Ukoliko odbojkaši-ice treba da promjene dresove, to moraju učiniti izvan terena.</p> <p>Svi odbojkaši-ice na početku zvaničnog zagrijavanja (a kapiteni prilikom žrijebanja) moraju imati opremu za utakmicu.</p> <p>Treneri, ljekari i fizioterapeuti moraju biti odjeveni u skladu sa aktima Saveza.</p>
15,00 minuta prije početka utakmice *	Zvanično žrijebanja i određivanje strana terena	<p>Prvi i drugi sudija dolaze u zonu ispred zapisničkog stola.</p> <p>Vrši se žrijebanje nakon čega prvi sudija obavještava zapisničara i delegata-kontrolora o ishodu žrijebanja.</p>	<p>Kapiteni oba kluba dolaze u zonu ispred zapisničkog stola. Nakon žrijebanja kapiteni i treneri potpisuju Zapisnik.</p> <p>Ukoliko kapiten nije prisutan ili ne želi potpisati Zapisnik, klub ne može da nastupi. Ukoliko prvi trener ne želi da potpiše Zapisnik biće odstranjen.</p> <p>Nakon potpisivanja Zapisnika klubovi se vraćaju na klupe. Treneri odnose ostatak opreme, ukoliko postoji, iza klupe klubova.</p>

<p>12,00 minuta prije početka utakmice *</p>	<p>Listići za postavu</p>	<p>Prvi trener ili kapiten svakog kluba-predaje dvije kopije listića za postavu drugom sudiji koji ih predaje delegatu-kontroloru.</p> <p>Delegat-kontrolor jedan primjerak predaje zapisničaru.</p> <p>Delegat-kontrolor je jedina ovlaštena osoba koja ima pravo da listiće sa postavama dostavi TV ekipi, zvaničnom statističaru i oficijelnom spikeru.</p> <p>Zapisničar upisuje početne postave u Zapisnik i predaje listiće za postavu drugom sudiji.</p> <p>Drugi sudija, prije prvog seta, provjerava da li je zapisničar naveo broj i ime libero odbojkaša-ice na mjesto za to predviđeno u Zapisniku.</p>	<p>Oba trenera ili kapitena svakog kluba predaju dvije kopije listića za postavu drugom sudiji.</p>
<p>04,00 minute prije početka utakmice *</p>	<p>Završetak zvaničnog zagrijavanja</p>	<p>Prvi sudija zviždukom označava završetak zvaničnog zagrijavanja klubova.</p> <p>Sudije traže dozvolu od delegata-kontrolora da počnu utakmicu.</p>	<p>Po završetku zagrijavanja odbojkaši-ice se vraćaju na svoje klupe.</p>
<p>03,30 minute prije početka utakmice *</p>	<p>Sudije, linijske sudije (u pratnji djece ukoliko su prisutna) i klubovi spremni su za ulazak na teren</p>	 <p>The diagram illustrates the court layout for a volleyball match. It shows two teams, Klub A and Klub B, positioned on opposite sides of the net. The court is divided into two halves, TEREN A and TEREN B. The net is labeled '1. S'. The court is yellow, and the net is black. The court is divided into two halves, TEREN A and TEREN B. The net is labeled '1. S'. The court is yellow, and the net is black. The court is divided into two halves, TEREN A and TEREN B. The net is labeled '1. S'. The court is yellow, and the net is black.</p>	

	<p>Sudije, linijske sudije (u pratnji djece ukoliko su prisutna) i klubovi ulaze na teren</p>	<p>Prvi sudija zviždukom daje znak. Dvanaest odbojkaša-ica oba kluba zajedno sa sudijama, linijskim sudijama (u pratnji sa djecom ukoliko su prisutna) ulaze na teren, postrojavaju se na sredini terena okenuti prema TV kameri.</p> <p>Kamera se postavlja na strani gdje je zapisnički stol, odnosno prema publici, ukoliko je gledalište samo sa jedne bočne strane terena.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	
<p>03,00 minute prije početka utakmice *</p>	<p>Najava utakmice</p>	<p>Na zvižduk prvog sudije, sudije i linijske sudije odlaze do sredine terena, vertikalno uz mrežu, okrećući se prema zapisničkom stolu ili glavnoj TV kameri.</p> <p>Spiker najavljuje utakmicu. Nakon najave utakmice, prvi sudija zviždukom daje znak klubovima koji koje se rukuju.</p> <p>Sudije odlaze do zapisničkog stola.</p>	<p>Na zvižduk prvog sudije, 12-14 odbojkaša-ica oba kluba ulaze na teren, postorojavaju se linearno na sredini terena, okrenuti prema zapisničkom stolu ili glavnoj TV kameri.</p> <p>Odbojkaši-ice oba kluba se rukuju kod mreže, nakon čega odlaze na svoje klupe.</p> <p>Trener, pomoćni trener, ljekar, fizioterapeut oba kluba rukuju se u prostoru ispred zapisničkog stola.</p> <p>Trener, pomoćni trener, ljekar, fizioterapeut, 6 odbojkaša-ica i prvi libero ostaju na klupi radi pojedinačnog predstavljanja, dok rezervni odbojkaši-ice mogu ostati blizu svoje klupe ili u prostoru za zagrijavanje.</p>
<p>02,30 minute prije početka utakmice</p>	<p>Predstavljanje sudija utakmice</p> <p>Predstavljanje početnih postava, prvog libera i trenera</p>	<p>Sudije od zapisničkog stola odlaze do sredine terena neposredno uz mrežu, licem okrenuti prema zapisničkom stolu.</p> <p>Prilikom predstavljanja od strane spikera sudija pravi iskorak naprijed i naklon glave prema publici i zapisničkom stolu.</p> <p>Nakon predstavljanja od strane spikera, prvi sudija ide na sudijsku platformu, a drugi sudija stoji u prostoru ispred zapisničkog stola.</p>	<p>Nakon najave svaki odbojkaš-ica iz početne postave i libero gostujućeg kluba ulaze u teren pozdravljajući publiku mahanjem ruku. Prvi i drugi trener stoje i nakon predstavljanja pozdravljaju publiku podizanjem ruke/ruku.</p> <p>Nakon toga postupak se ponavlja sa domaćim klubom.</p> <p>Ostali članovi klubova biće predstavljeni tokom utakmice kada budu ulazili na teren kao zamjene.</p>

		Spiker predstavlja imena i brojeve odbojkaša-ica iz početne postave, libero odbojkaša-ica i trenera.	
		<p>Drugi sudija dodaje dvije lopte skupljačima lopti.</p> <p>Provjerava početne postave odbojkaša-ica u skladu sa listićima početnih postava.</p> <p>Provjerava sa zapisničarom da li je on također završio sa provjerom i da li je spreman za početak utakmice.</p> <p>Po dobivanju potvrdnog odgovora dodaje loptu odbojkašu-ici koji-a servira.</p>	
00,00 minuta prije početka utakmice		<p>Drugi sudija daje znak prvom sudiji koristeći zvanični sudijski znak da su klubovima spremne za početak utakmice.</p> <p>Prvi sudija zviždukom daje odobrenje za izvođenje prvog servisa na utakmici.</p>	

\* Za finalne utakmice KUP-a BiH vremena od 16,00 do 3,00 minuta pomjeraju se za 2,00 minut unapred odnosno na od 18,00 do 5,00 minuta, a zbog intoniranja himne BiH. Zvanični spiker nakon najave utakmice pušta na razglas himnu BiH. Odbojkaši-ice, članovi kluba, službena lica okreću se prema zastavi BiH.

## **TOKOM UTAKMICE**

### **INTERVALI (Pravilo 18):**

- Klubovi:
  - o Po završetku svakog seta, 6 odbojkaša-ica oba kluba na terenu postrojavaju se iza linije servisa na svojim stranama terena.
  - o Na znak prvog sudije, klubovi mjenjaju strane terena (Pravilo 18.2.1); u momentu kada prolaze pored stubova direktno nastavljaju do svojih klupa.
- Zapisničar:
  - o U trenutku kada sudije zviždukom označe kraj posljednjeg nadigravanja u setu, zapisničar mora započeti sa mjerenjem pauze između dva seta.
  - o Na 2,30 min. drugi sudija daje znak zviždukom ili zapisničar pritišće bazer.

- Klubovi – 2,30 min:
  - Na znak drugog sudije, 6 odbojkaša-ica upisanih u listiće za početnu postavu ulaze direktno na teren.
- Sudije – 2,30 min:
  - Drugi sudija provjerava početne postave odbojkaša-ica i upoređuje ih sa pozicijama naznačenim u listićima na postavu.
  - Skupljač lopti tada dodaje loptu odbojkašu-ici koji-a servira. Na početku prvog i petog seta loptu odbojkašu-ici koji-a servira dodaje drugi sudija.
- Sudije – 3,00 min:
  - Prvi sudija zviždukom daje znak za izvođenje servisa.

### **INTERVAL ODLUČUJUĆEG (PETOG) SETA**

- Klubovi:
  - Po završetku seta koji prethodi odlučujućem setu, 6 odbojkaša-ica oba kluba na terenu postrojavaju se iza linije servisa na svojim stranama terena. Na znak prvog sudije, klubovi direktno odlaze do svojih klupa.
  - Kapiteni oba kluba prilaze zapisničkom stolu kako bi se obavilo žrijebanje.
- Sudije:
  - Po završetku seta koji prethodi odlučujućem setu, sudije prilaze zapisničkom stolu kako bi obavili žrijebanje.

### **PO ZAVRŠETKU UTAKMICE**

- Klubovi:
  - Po završetku utakmice šest odbojkaša-ica oba kluba na terenu postrojavaju se iza linije servisa na svojim stranama terena.
  - Na znak prvog sudije svi odbojkaši-ice oba kluba se rukuju neposredno uz mrežu, rukuju se i zahvaljuju osoblju na terenu (skupljačima lopti i brisačima terena) koji su postrojeni uz liniju servisa sa obje strane terena.
  - Odbojkaši-ice napuštaju teren za igru i odlaze prema svojim klupama.
- Sudije:
  - Sudije se postavljaju uz bočne linije uz mrežu kod postolja za prvog sudiju. Nakon rukovanja sa odbojkašima-icama odlaze do zapisničkog stola radi okončanja administrativnih poslova.

### **NAPOMENA**

- Posao sudija još nije završen! Oni moraju da nadgledaju ponašanje klubova nakon posljednjeg zvižduka na utakmici kako bi osigurali da se svi učesnici sportski ponašaju sve dok svi učesnici ne napuste prostor za igru i kontrolni prostor u takmičarskoj dvorani.
- Svako nesportsko ponašanje nakon posljednjeg zvižduka na utakmici mora biti prijavljeno delegatu-kontroloru i zabilježeno u Zapisnik. Po potrebi, napisaće se poseban izvještaj od strane sudija i isti će se dostaviti direktoru takmičenja OS BiH u roku od 24 sata od tog incidenta.

Broj:01/3-155/21  
Datum, 05.07.2021. godine

DIREKTOR TAKMIČENJA  
Marko Toholj, s.r.

## FER PLAY PROTOKOL NAKON UTAKMICE

